

t64_yellow_5 (TMM- RdXDfr3WB1xWBKZmPcXn1gThdwF8Ev1Z)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v11_waybel_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_yellow_5 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r3_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v9_waybel_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v11_waybel_1 X0) \wedge (l1_orders_2 \\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((k1_yellow_5 X0 X1 X2 = k3_yellow_0 \\ X0) \Leftrightarrow (r3_orders_2 X0 X1 X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_orders_2 \\ X0) \wedge (l1_orders_2 X0))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge \\ m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (r3_orders_2 X0 X1 X1) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v9_waybel_1 \\ X0)) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge \\ ((v5_orders_2 X0) \wedge ((v1_lattice3 X0) \wedge (v2_lattice3 X0))))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v11_waybel_1 \\ X0)) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v9_waybel_1 X0))) \end{aligned} \quad (4)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v11_waybel_1 X0) \wedge (l1_orders_2 \\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_yellow_5 \\ X0 X1 X1 = k3_yellow_0 X0)) \end{aligned}$$